



Muphuresidennde Vho Cyril Ramaphosa: Zwine shango la Afrika Tshipembe la khou ita nga Dwadze la COVID-19

Union Buildings, Tshwane

25 Fulwana 2021

MaAfrika Tshipembe vha hashu,

U bva tshe nda amba navho lwa u fhedzisela mađuvhani a fumiňa o fhelaho, ro diwana ri tshi khou tea u lwa nndwa nga mbili – ya u thoma ndi iyi ya u lwa na dwadze iļi li ofhisaho vhukuma la khoronavairasi, ngeno ya vhuvhili yo vha ya u lwa na zwiito zwa avho vhe vha q̄iimisela u vhanga dzikhakhathi na vilili.

Ro kuvhanganya zwishumiswa zwashu zweithe u itela u vhuedzedza vhudziki na mulalo ngei KwaZulu-Natal na fhaļa Gauteng, u vhona uri ri khou dzikisa tshiimo khathihi na u fhelisa khakhathi dze dza vha hone vhegeni mbili dzo fhelaho.

U itela u lwa na hezwi zwiwo zwivhili, ri tea u dzhia vhukando ho fhambanaho nga tshifhinga tshithihi.

Tsha u thoma, ri khou tea u langa u phadalala ha khoronavairasi khathihi na u fhungudza masiandaitwa ayo kha mishumo ya ikonomi.

Tsha vhuvhili, ri tea u ḥavhanyisa mbekanyamushumo yashu ya muhaelo u itela uri vhunzhi ha vhatu vhahulwane vha fhano Afrika Tshipembe vha swike hune vha haelwa phanda ha musi ነwaha uno u tshi fhela.

Tsha vhuraru, ri khou tea u vhona uri hu khou dzula hu na mulalo na vhudziki shango lothe nahone a hu khou dovha hafhu ha vha na zwiñwe zwiwo zwa dzikhakhathi.

Tsha vhuña, zwine ra fanela u ita kha masisiandaitwa a dwadze ili khathihi na dzikhakhathi dza zwenezwino, ndi u netshedza thikhedzo na thuso kha vha miča i shayaho, u itela u fhelisa vhuleme vhune vha khou ḥangana naho khathihi na u fhungudza ndala.

Tsha vhuñanu, ri tea u thusa mabindu uri a kone u vusuluswa hafhu. Haya ndi mabindu e a kwamea nga zwiito zwa u hombokwa khathihi na u tshinyadzwa ha ndaka hu tshi katelwa na ayo o kwameaho nga dwadze ili khathihi na maga o teaho e ra a dzhia u itela u zwi fhelisa.

Tsha u fhedzisela, ri tea u ḥavhanyisa Pulane ya Mvusuludzo na Mbuedzedzo ya Ikonomi (ERRP) u itela u vusulusa ikonomi yashu, u sika mishumo khathihi na u ṫuṭuwedza nyaluwo i katelaho vhothe.

Dwadze ja khoronavairasi ndi lone tshutshedzo khulwane kha matshilo na mitakalo ya vhatu vhashu khathihi na kha mbuedzedzo na tshandukiso ya ikonomi yashu.

Ngauralo, ri tea u bvela phanda na u ita zwothe zwine ra nga kona u itela u langa u phadalala ha vairasi iyi.

Mbalombalo dza zwenezwino dzi sumbedzisa uri ro no fhira maṭhakheni a luṭa lwa vhuraru lwa u kavhiwa, naho hu kha di vha na vhuñwe vhupo fhano shangoni vhune ra tea u pfa ri tshi kwamea ngaho ngauri tshikalo tsha u kavhiwa a tshi athu sumbedza tswayo na nthihi dza uri tshi khou tsela fhasi.

Maga e ra a vhea kha mađuvha a 28 o fhelaho, khathihi na u bvela phanda ha MaAfrika Tshipembe kha u tevhedza ngeletshedzo dza tsireledzo ya mutakalo dza u thoma, zwo thusa vhukuma kha u fhungudza tshikalo tsha u kavhiwa.

Tshivhalogute tsha u kavhiwa huñwe huswa nga ḫuvha vhegeni yo fhelaho tsho vha tshi heneffa kha 12 000 ya zwiwo zwiswa nga ḫuvha, zwine zwa sumbedza u tsela fhasi nga 20% u bva kha tsha vhege ya phanda ha iyo yo fhelaho.

Vhegeni mbili dzo fhelaho, tshivhalo tsha huñwe u kavhiwa huswa fhaļa Gauteng – he ha vha hu hone tshivhilelani tsha luṭa ulwu lwa vhuraru – tsho sumbedza u tsela fhasi zwituku.

Fhedziha, sa zwe ra zwi vhona tshifhinga tsho fhelaho, hu na phambano khulwane vhukuma vhukati ha mavundu.

Musi zwiwo zwa u kavhiwa fhano Gauteng zwi tshi vhonala zwi tshi khou fhungudzea, zwiwo zwa u kavhiwa huñwe huswa nga ḋuvha fhaļa vunduni ja Kapa Vhubvađuvha na ngei KwaZulu-Natal zwi vhonala zwi tshi khou bvela phanda na u engedzea.

Ho dovha hafhu ha vha na u engedzea ha zwiwo zwa u kavhiwa hu vhilaedzisaho ngei Kapa Devhula nga murahu ha tshifhinga tsha u vha na vhudziki.

Hezwi zwiwo zwothe zwa u kavhiwa zwi khou itiswa nga maanda nga lushaka lwa vairasi ya Delta, lune sa zwe ra zwi amba mathomoni lwa phađalala nga u ḥavhanya u fhira dziñwe tshaka dza vairasi dzo fhiraho.

Zwazwino, u fhira na mathomoni, ri khou tea u tevhedza ngeletshedzo dza u thoma u itela u fhungudza u phađalala ha vairasi u bva kha muñwe muthu u ya kha muñwe.

Ri a zwi ḋivha uri maguvhangano a nga ngomu zwifhađoni, nga maanda fhethu hune ha sa dzhene maya zwavhuđi, ndi one tshivhangi tshihulwane tsha zwiwo a dovha a vha one zwiphađaladzi zwihiulwane.

Ri tea u bvela phanda na u ambara masiki yashu tshifhinga tshođthe musi ri fhethu ha nnyi na nnyi, ri sie tshikhala vhukati hashu na vhañwe vhathu nahone ri dzule ro vula mafasiđere uri hu kone u dzhena maya.

Izwi zwa u tsela fhasi ha tshivhaloguđe tsha huñwe u kavhiwa huswa, zwi amba uri ri nga kona u fhelisa dziñwe dza nyiledzo nga zwiđuku u fana na nyiledzo dza maguvhangano, u tshimbila ha vhathu khathihi na u rengiswa ha mahalwa.

Ro ḋitika nga themendelo dza Komiti ya Vhueletshedzi ya Dziminista nga ha COVID-19, khathihi na vhupfiwa u bva kha Khorokhonanyi ya Muphuresidennde, Khabinethe masiari ano yo dzhia tsheo ya uri shango li tea u bviswa kha Levele ya Vhuña ya Tsivhudzo yo Shandukiswaho ja iswa kha Levele ya Vhuraru ya Tsivhudzo yo Shandukiswaho.

Hezwi zwi do thoma u shuma hu si kale madekwana a ḥamusi nga murahu ha musi milayo iyi yo no andadzwa.

Hezwi zwi amba uri:

- Awara dzo iledzwaho u tshimbila dici do dzula dzo ralo, u thoma nga awara ya 10 madekwana u guma nga awara ya 4 nga matsheloni.
- Nyendo dza vhudimvumvusi vhukati ha mavundu na dzone dici do thoma u tendelwa hafhu.
- Zwifhađo zwine zwa si vhe zwa mishumo ya ndeme u fana na dzikhefi, thaveni, bara na senthara dza nyonyoloso na zwone zwi nga vulwa. Fhedziha, zwifhađo hezwi zwi do tea u valwa nga awara ya 9 nga madekwana u itela uri vhashumi vha hone khathihi na vharengi vha kone u enda vha tshi ya mahayani phanda ha musi tshifhinga tsho iledzwaho u tshimbila tshi tshi thoma.

- Maguvhangano a vho do tendelwa fhedzi a do tea u vha na vhathu vha sa fhiri 50 vhe nga ngomu zwifha^{toni} ngeno vha re nga nn̄da vha tshi tea u vha 100.

Hune fhethu afho ha u kuvhanganelo hone ha vha hu^luku kha u nga edana tshivhalo itshi tsha vhathu nga ndila ine zwa konadzea uri hu vhe na tshikhala tsho teaho vhukati havho, fhethu heneffo a hu tei u shumiswa 50% ya vhuhulu ha hone.

Maguvhangano a katela tshumelo dza zwa vhurereli, mishumo ya zwa polotiki na maguvhangano a zwa matshilisano.

Izwi zwa u fhungudzwa ha tshivhalo tsha vhathu vhane vha tea u kuvhangana heneffo fhethu ha u kuvhanganelo hone zwi do shuma hafhu na kha dzikhefi, dzidzhimu, senthara dza nyonyoloso, dzibara, thaveni na huⁿwe hu fanaho na heneffo.

- Zwa u dzenela mbulungo na u fhiswa ha zwitumbu a zwi tei u dzenelwa nga vhathu vha fhiraho 50 nahone milayo yo^{the} ya u sia tshikhala na ya mutakalo i tea u tevhedzwa.

Milindelo na maguvhangano a nga murahu ha mbulungo zwi kha di vha zwo iledzwa.

- Zwa u rengisa ha mahalwa u bva kha mavhengele a halwa hu tshi itelwa u ya u nwela huⁿwe fhethu zwi do tendelwa fhedzi vhukati ha awara ya 10 nga matsheloni na awara ya 6 nga madekwana u bva Musumbuluwo u swika Lavhu^{na}.

Zwa u rengisa ha mahalwa hu tshi itelwa u nwela heneffo zwi do tendelwa fhedzi hu tshi tevhedzwa milayo ya laisensi ya hone u swikela nga awara ya 8 nga madekwana.

- Zwikolo zwi do vula matshelo, nga Musumbuluwo wa ja 26 Fulwana, hu tshi tevhedzelwa milayo i kon^daho ya zwa mutakalo khathihi na maⁿwe maga e a divhadzwa nga Minist^a wa Pfunzo dza Mutheo.

Zwi kha di vha khombekhombe kha muthu muⁿwe na muⁿwe u ambara masiki wa tshifhatu^{wo} une wa dzula wo vala ningozavho na mulomo tshifhinga tsho^{the} musi vhe fhethu ha nnyi na nnyi.

Vha^{ne} na vhalangi vha zwifha^{to} zwa nnyi na nnyi, senthara, mavhengele, dzikhefi, thekhisi na mabasi vho^{the} vha na vhudifhinduleli ha u vhona uri vhathu vha re ngomu zwifha^{toni} zwavho kana ngomu kha zwiendedzi zwavho vho ambara masiki.

Vha tea u dovha hafhu vha vhona uri hu khou vha na maga o teaho a u sia tshikhala vhukati ha vhathu nahone maga ayo a khou tevhedzwa.

Ndi zwa ndeme u humbula uri ndi mulandu u wanala hu na vharengi kana vhashumi vha tshivhalo tshi fhiraho itsi tsha nt^{hesa} tsho tendelwaho ngomu ha zwifha^{to} izwi.

Zwenezwi musi ri tshi khou leludza nyiledzo idzi, ri tea u humbula uri zwiwo zwa u kavhiwa zwi kha di vha nt^{ha} nahone ri tea u bvela phanda na u vha na thogomelo.

Sa zwe ra di dzulela u amba, tshihali tshashu tshine tsha shumesa kha nndwa ya u lwa na COVID-19 ndi mbekanyamushumo ya muhuelo i bvelelaho nahone i pfeseseaho.

Vhegeni dzi si gathi dzo fhelaho, fulo lašu la muhuelo lo vha na mvelaphanda khulwane.

Zwazwino ri khou netshedza khaelo dzi fhiraho 240 000 duvha linwe na linwe la vhege.

Nwedzi wo fhelaho, hetshi tshivhalo tsho vha tshi tshi swika khaelo dza 100 000 nga duvha kha vhege.

Ngauralo, u swika zwino ro no netshedza khaelo dzi fhiraho 6.3 miljoni, lune vhadzulapo vhashu vha linganaho 10% vha vha uri vho no wana phimamushonga dzavho.

Hezwi zwo konadzea nga tshumisano yavhudzi vhukati ha muvhuso na sekhithara ya phuraivethe khathihi na nga thikhedzo ine ya vha hone kha vha linwe vhashumisani vha zwa matshilisano.

Kha dzivhege dzi daho, ri do engedza zwihulwane tshikalo tsha muhuelo.

Ri khou engedza tshivhalo tsha vhupo ha muhuelo khathihi na u khwinifhadza sisiteme ya u dinwalisela u haelwa.

Ri do dovha hafhu ra engedza kushumele kwashu kha zwa muhuelo uri hu haelwe na nga maduvha a mafhelo a vhege.

Zwazwino ri vho do tendela vhatu vha miňwaha ya vhukati ha 18 na 34 uri vha haelwe u bva nga la u thoma la Khubvumedzi 2021.

Hezwi zwi do vha u dadzisa nga ntha zwigwada zwa vhatu vha miňwaha ine yo tea zwazwino, vhanne vha vha vhatu vhothe vha miňwaha i re ntha ha 35.

Zwazwino ri khou kona u tendela vhatu uri vha swike hune vha divhonadza kha vhupo ha muhuelo naho vha si na ndangano ye vha ita uri vha kone u dinwalisa khathihi na u haelwa.

Heyi nyengedzedzo khulwane ngaurali kha tshikalo tsha muhuelo i khou itiswa nga mulandu wa khwinifhadzo ine ya vha hone kha ndisedzo ya khaelo.

Kha tshifhinga tsha miňwedzi mivhili u ya kha miraru i daho, ro dzudzanyelwa u wana phimamushonga dziňwe dza u dadzisa dza Pfizer na dza Johnson & Johnson dza linganaho 31 miljoni.

Hedzi ndila dza ndisedzo dzi amba uri hu do vha na phimamushonga dzo edanaho kha uno nwaha wothe.

Ro no ita mvelaphanda khulwanesa kha u tandulula khaedu dzine ra khou tangana nadzo sa shango na dzhango kha zwa tswikelelo ya khaelo.

Nga mulandu wa nyambedzano dzashu na vha dzikhamphani dza zwa mishonga khathihi na mivhuso ya mashango o bvelaho phanda, shango lashu khathihi na dzhangolashu two kona u wana khaelo nahone li khou kona u maga khaelo fhano kha dzhangolashu.

Aspen ine ya wanala ngei kha dorobo ya Gqeberha i do thoma u maga khaelo hu tshi itelwa fhedzi dzhangola Afrika u bva nga nwedzi wa Tshimedzi.

Vhege dzi si gathi dzo fhelaho Dzangano la Mutakalo la Lifhasi lo nanga Afrika Tshipembe sa yone senthara ya u magwa ha khaelo.

Mađuvha a si gathi o fhelaho, Tshiimiswa tsha Biovac tshine tsha wanala fhala kha dorobo ya Kapa Vhukovhela tsho tholwa uri tshi vhe tshone tshine tsha do maga khaelo dza Pfizer-BioNTech COVID-19 dzine dza do kona u kovhanywa vhukati ha mashango a Afrika.

Naho hu na ndisedzo ya khaelo yo edanaho kha tshifhinga tshipfufhi, ri tea u vhona uri ndisedzo heyi i khou itwa nga tshifhinga nahone hu si na u khakhisea.

Zwi dovha hafhu zwa vha zwa ndeme u sala murahu zwa u tutuwa ha dziñwe tshaka ntswa dza vairasi khathihi na u wana tswikelelo ya khaelo dza tshifhinga tshi ñaho dzine dza kona u shuma kha tshaka hedzi ntswa.

Ndi khou tujuwedza MaAfrika Tshipembe vhothe uri vha ñinwalisele muhaelo nga u ñavhanya zwenezwo musi tshifhinga tshavho tshi tshi swika, hu nga vha nga kha inthanethe, nga kha WhatsApp kana nga kha USSD (khoudu ya tshumelo ya tshihadu), kana nga u tou founa kha nomboro i sa badelwi ya 0800 029 999.

MaAfrika Tshipembe vha hashu,

Vhege mbili dzo fhelaho, vundu la KwaZulu-Natal na la Gauteng o swika he a tangana na zwiito zwa dzikhakhathi dzi itwaho nga khole nahone dzo tou dzudzanywaho hu tshi itelwa u bveledza nyimele ya tshayavhudziki.

Hezwi two ita uri hu vhe na u lovha ha vhathu vha linganaho 300, u hombokwa ha mavhengele, vhuvheathundu na mamaga, u tshinyadzwa ha themamveledziso dza ndeme khathihi na u khakhisa ha ikonomi ya shango.

Ri kha di vha kati na u tanganyela tshinyalelo yo vhangwaho nga khakhathi idzi, khathihi na u lingedza u tanganedza tshinyalelo ye ya vha hone nga mulandu wa khakhathi idzi.

Ndi khou amba nga ha matshilo e a kañudzwa tshifhinga tshi sa athu u swika, khathihi na miña ye ya xeletwa nga vhafunwa vhayo.

Ndi dovha hafhu nda amba nga ha vhaṇe vha mabindu vhe nga ḫuvha jithihi vha lozwa zwoṭhe zwe zwa vha dzhiela miñwaha minzhi uri vha zwi kuvhanganye.

Khathihi na vhomme na vhokhotsi vhe vha fhelelwa nga mishumo yavho musi fhethu ha vhuvheathundu vhu tshi fhiswa, vhané zwazwino vha khou pfa vho hanganea uri vha khou ḫa u unda hani vhana vhavho.

Ri na mushumo wa u tikedza avho vhe vha kwamea nga hedzi khakhathi khathihi na u vhona uri a dici tsha ḫo dovha hafhu dza vha hone.

U itela u vhona uri hu khou vha na mulalo na vhudziki, nga maanda ngei KwaZulu-Natal na Gauteng, ro engedza tshivhalo tsha miraḍo ya SAPS na ya SANDF.

Ro ita uri hu vhe na u rumelwa uhu ha miraḍo iyi kha vhupo vhune ha dzhiwa sa tshivhilelani khathihi na kha themamveledziso dza ndeme dza zwa ikonomi na dza muvhuso, senthara dza mavhengele, vhuvheathundu na mamagani.

Vha mmbi dza tsireledzo na vhone vha na vhudifhinduleli ha u ita uri ndila dza ndeme dza ndisedzo ya tshumelo ya thundu dici khou dzula dzo vulea khathihi na u tsireledza zwa u endedzwa ha thundu.

Nga kha haya maga, ro kona u vhuedzedza vhudziki kha vhupo ho kwameaho khathihi na u ita uri vhuimangalavha, netiweke dza u endedzwa ha thundu nga zwiporo khathihi na vhuendi ha badani zwi kone u shuma hafhu nga ndila yo fhelelaho.

Thodisiso nga ha khakhathi idzi khathihi na avho vhané vha vha murahu ha zwiito zwenezwi, dzine dza khou rangwa phanda nga zwigwada zwo khetheaho zwa khombetshedzo ya mulayo, hu na muhumbulo wa u fara vhatu avho nga u ḫavhanya khathihi na u vha sengisa nga tshihadu, dici khou bvela phanda.

Ho tewa maga o khetheaho a u langa tshivhalo tshihulwane tsha vhahumbulelwa vhe vha farelwā vhutshinyi vhu elanaho na zwiito zwa dzikhakhathi.

Vha SAPS vho thoma u shumisa Pulane dza Vhupholisa ha Tshitshavha kha vhupo ho fhambanaho u mona na shango dze dza dzenisa zwitshavha kha u thivhela zwiñwe zwiwo hafhu.

Ndi khou tama u tou zwi bulu zwi khagala uri hu ḫo vha na vhudziki khathihi na u tevhedza milayo.

Hu ḫo vha na huñwe u farwa ha vhatu hafhu, nga maanda avho vhe vha bva na mihibumbulo, u dzudzanya na u ita hezwi zwiito zwo zwa ita uri hu vhe na tshinyalelo nngafha khathihi na u lozwea ha matshilo.

Naho hu na uri ho no vha na vhudziki kha vhupo uvhu, masiandaitwa a khakhathi hedzi khathihi na u tshinyadzwa ha zwithu a khou bvela phanda na u pfala vhukati ha miṭa, vhashumi na mabindu.

Zwazwino ri khou dzhia vhukando ho khwaṭhaho u itela u tsireledza mishumo ya vhatu vha dzimilioni vhe vha khakhiswa nga dwadze ili khathihi na dzikhakhathi.

Madekwana ano ri khou divhadza maga o fhambanaho a u tikedza mvusuludzo ya ikonomi khathihi na u netshedza thikhedzo kha vhashai hu tshi katelwa na avho vho salaho vha songo tsireledzea nga mulandu wa maga e ra kombetshedzea u a vhea u itela u lwa na *COVID-19*.

U itela u tikedza avho vhane vha si vhe na ndila na nthihi ya u ditshidza, ri khou dovha hafhu ra vhuedzedza Mundende wa Phalalo ya Tshitshavha kha Tsikeledzo u itela u netshedza thuso ya nga nwedzi ya masheleni a linganaho R350 u vhuya u swikela mafheloni a nwedzi wa Thafamuhwe 2022.

Hezwi two itwa uri zwi konadzee nga khwinifhadzo thukhu ye ra i vhona kha u khuvhanganyo yashu ya mbuelo.

Ri khou engedza tshivhalo tsha vhatu vhane vho tewa nga haya magavhelo nga u tendela vha netshedzi vha tshumelo dza ndondolo vhane vha si vhe na mishumo vhane zwazwino vha wana Magavhelo a Thusedzo ya Vhana uri na vhone vha ite khumbelo.

Zwidodombedza nga ha u vhuedzedza ha magavhelo aya, hu tshi katelwa na maitele a u ita khumbelo, zwi do divhadzwa hu si kale.

Hezwi zwi do vha u engedza kha sisiteme yashu ya tsireledzo kha zwa matshilisano ine ya vha hone zwazwino, ine ya vha iñwe ya mvelaphanda khulwanesa ya demokirasi yashu.

U dadzisa kha thuso ya zwiliwa ine ya khou netshedza nga vha Muhasho wa Mveledziso ya Tshitshavha, muvhuso u khou shela mulenzhe nga masheleni a linganaho R400 miljoni kha Tshikwama tsha Thusedzo ya Vhatu kha Zwiwo tshe tsha thomiwa nga vha Tshikwama tsha Vhupfumedzani u itela u thusa kha thodea dza nga misi dza zwitshavha two kwameaho.

Ri khou dovha hafhu ra thoma u shumisa maga a u thusa mabindu uri a kone u fhañululwa.

Thodea dza zwenezwo dza nga misi ndi u vhona uri mabindu ayo e a tshinyadzwa kana u hombokwa a khou kona hafhu u dovha a fhañululwa nga huswa khathihi na u vulwa nga u t̄avhanya.

Ri tou vha l̄iñwe la mashango a si gathi l̄ifhasini ane a vha na ndindakhombo ya muvhuso i divhiwaho sa SASRIA, ine ya netshedza tsireledzo kha zwiwo zwa khakhathi dza vhadzulapo, migwalabo, mvutshelano na vilili.

Mabindu ane a sa vhe na ndindakhombo na one a do katelwa kha ndindakhombo ya SASRIA.

SASRIA yo diimisela u ita mbadelo dza mbilo dzothe dzo teaho nga u t̄avhanya nahone i khou shumisana na vha ndindakhombo dza phuraivethe u itela u vhona uri tsenguluso dzi khou khunyeledzwa hu si na tshilengo.

Muvhuso u do vhone uri SASRIA i khou ita zwothe zwine ya tea u ita nahone u do netshedza thikhedzo ifhio na ifhio yo teaho kha zwenezwi.

Fhedziha, zwiñwe ndi zwauri mañwe mabindu e na one a vha zwipondwa zwa khakhathi idzi a nga vha o vha a si na ndindakhombo.

Hezwi zwi katela vhunzhi ha mabindu mañku na a vhukati, ane a nga vha o dzudzanyeaho kana a songo dzudzanyeaho.

Vhunzhi ha aya mabindu o xeletwa nga zwithu zwothe nahone ha nga tsha do dovha a kona u fhañululwa nga one aŋe.

A ri nga do swika hune ra a furalela nga hetshino tshifhinga tshine a vha na thodea khulwane ngaurali.

Ngauralo ri khou shuma ro livha kha u swikisa thikhedzo na kha mabindu ane a si vhe na ndindakhombo e a kwamea nga khakhathi idzi.

Muvhuso u do vhetshela thungo masheleni o tou tetshelwaho zwenezwi nahone ri do ri hu si kale ra ñivhadza maitele ane mabindu aya a do tea u a shumisa musi a tshi ita khumbelo ya thikhedzo iyi.

Ri do dovha hafhu ra avhelwa hafhu nga huswa mañwe masheleni kha Mabindu Mañku na a Vhukati (dziSMME) ane na one o kwamea nga ndila ine ya si vhe yavhuđi nga dwadze ili nga u shumisa maitele u netshedza masheleni luthihi kha mabindu hu tshi itelwa u a vusa.

Ri khou dovha hafhu ra shumisana na vha mabindu mahulwane kha u ta ndila ine vha tea u shela ngayo mulenzhe kha thikhedzo ya dziSMME, u sika mishumo na u fhelisa ndala na vhushai.

Vhege mbili dzo fhelaho, ro ñivhadza uri tshikimu tsha COVID-19 TERS tshi vho do netshedzwa na kha idzo sekhithara dze dza vha dzo kwamea nga nyiledzo dza Levele ya Vhuña ya Tsivhudzo kha mađuvha a 28 o fhelaho.

Tshifhinga tsha u ita khumbelo idzo dza tshifhingani tshenetsho na tshone tsho vula nahone UIF i do tshimbidza zwa mbadelo dza hone nga u ñavhanya u itela u tikedza vhashumi vhane ndi kale vha si khou wana mbuelo dzavho.

Tsha ndeme ndi tsha uri UIF i do netshedza thikhedzo ya mbuelo kha avho vhashumi vhothe vhe vha fhelelwa nga mishumo nga mulandu wa khakhathi dza zwenezwino.

Hezwi zwi do ita uri mishumo i tsireledzee khathihi na uri vhashumi vha nga kona u bvela phanda na u wana mbuelo dzavho zwenezwo musi mabindu ayo a tshi khou dzhia tshifhinga u a fhañulula.

Naho hu na uri tshikimu itshi tsha TERS tsho no di netshedza thikhedzo ya ndeme kha sekhithara nnzhi dze dza vha dici tshi khou kundelwa u shuma, hu kha di vha na thodea ya u netshedza thikhedzo iyi u ya phanda u itela u thusa mabindu uri a kone u vuwa.

Ngauralo ri khou engedza Magavhelo a Muthelo wa Mishumo lwa tshifhinga tshi linganaho miñwedzi miña u itela u katela mushumi muñwe na muñwe ane a hola masheleni ane a vha fhasi ha R6 500 khathihi na u engedza magavhelo aya uri a vhe R750 nga ñwedzi.

Hezwi zwi do tuñuwedza vhatholi uri vha thole vhashumi nahone vha si vha pandele vhashumi vhane vhane vha vha hone, nga maanda avho vhane vha vha kha sekhithara dza zwa vhuvhambadzi na dza vhuñimvumvusi dzine dza vha dzone dze dza kwamea nga ndila ine ya si vhe yavhuñi.

Ri do dovha hafhu ra fhrisela phanda mbadelo dza muthelo wa PAYE lwa tshifhinga tshi linganaho miñwedzi miraru u itela uri mabindu a kone u vha na mañwe masheleni a u ñadzisa, hune ha do vha na u fhriselwa phanda ha 30% ya PAYE kha vhatholi vhane vha vha na mbuelo i re fhasi ha masheleni a linganaho R100 miljoni.

Mbadelo ya mithelo ya zwibveledzwa i badelwaho nga sekhithara ya zwa mahalwa i vho do imiswa lwa tshifhinga tshi linganaho miñweddzi miraru, u itela u fhungudza vhuleme kha sekhithara zwenezwo musi i tshi khou vuwa.

Uhu u dzhenelala hu khou itelwa u engedza thikhedzo u ya nga hune zwa nga konadzea ngaho kha vhathu na mabindu ake a khou ñoda thikhedzo, hu si na u khakhisa vhudziki kha masheleni a muvhuso.

A hu na shango ja nga lavhelela uri ikonomi yañlo i aluwe, kana u dzula nga mulalo na vhudziki musi vhunzhi ha vhadzulapo vhañlo vha tshi nyefulwa, vhe na ndala nahone vha tshi khethululwa.

Masiandaitwa a zwiwo zwa zwenezwino kha ikonomi yashu o ita uri zwa u thoma u shumiswa ha ERRP dzashu zwi vhonale zwo no vha zwa ndeme vhukuma.

Ri khou shumisana zwavhuñi na vhashumisani vhashu kha zwa matshilisano kha maga mañwe ake ra tea u a dzhia u itela u lwa na vhushai, u engedza luvhilo lwa u ñisa tshanduko, u tuñuwedza nyaluwo i katedaho vhoñthe khathihi na u sika mishumo.

Hu si kale ri do ita dziñwe ndivhadzo nga ha fhungo ili.

MaAfrika Tshipembe vha hashu,

Masiandaitwa a khakhathi dza zwenezwino kha fulufhelo ja vhabindudzi a tou vha mishushedzo mihulwane kha mbuedzedzo ya ikonomi yashu.

Ri khou dzhia maga a u khwathisa mashumele na vhuñimiseli ha mmbi dzashu dza vhutsireledzi u itela u thivhela zwiñwe zwiito zwi fanaho na zwenezwi tshifhingani tshi ñaho.

Hezwi zwi katela u fhindula nga u ñavhanya nahone nga ndila yo fhelelaho kha mivhigo ine ra khou i wana zwazwino ya zwiito zwa u kombetshedza vhathu u badela masheleni zwi songo tea nga zwigwada zwa magevhenga zwenezwo musi mabindu a tshi thoma u vusuluswa, nga maanda ngei KwaZulu-Natal.

Muthu muñwe na muñwe ane a shushedza kana u didzhenisa kha zwiito zwa dzikhakhathi u do livhana na masiandaitwa.

Naho ri tshi khou ḥanganedza uri u fhindula hashu kha zwiito izwi ho vha hu tshi khou lenga, mmbi dzashu dza zwa vhutsireledzi dzo sumbedza uri dzi na vhukoni ha u vhona uri hu na mulalo na vhudziki.

Zwa ndeme vhukuma, ndi zwauri MaAfrika Tshipembe vho sumbedza liphasi uri ro diimisela kha muvhuso wa demokirasi, uri ri lwa na zwiito zwa dzikhakhathi na vhugevhenga nahone ri do ima ra lwa na muthu muñwe na muñwe ane a lingedza u vhilinganya shango ḥashu.

Ri ḫitika nga maanda nga Ndayotewa yashu, kha tsireledzo ine ya ri nea yone ya pfanelo na mboholowo dzashu na kha tshitshavha thashu tshi re khagala nahone tsha demokirasi.

Muvhuso washu wa demokirasi wo ima wo khwaṭha.

Musi ri tshi khou thoma u fhaṭulula shango ḥashu u bva kha masiandaitwa a hedzi khakhathi na u bva kha masiandaitwa a heli dwadze, kha ri ite zwine ndayotewa yashu ya khou lavhelela uri ri ite zwone.

Ri tea u bvela phanda na u fhelisa phambano dza tshifhinga tsho fhelaho ra fhedza nga u bveledza tshitshavha tsho ḫitikaho kha maitele a demokirasi, vhulamukanyi na pfanelo dza vhathu.

Mutheo wa demokirasi yashu wo ḫitika nga ndavhelelo dza vhathu vhone vhaṇe.

U itela u khwaṭhiswa demokirasi yashu, ri khou lavhelewa uri ri khwiñifhadze matshilo a vhadzulapo vhoṭhe khathihi na u bvisela khagala vhukoni ha muthu muñwe na muñwe.

Ndi mushumo washu roṭhe sa MaAfrika Tshipembe wa uri ri shumisane u itela u fhaṭa Afrika Tshipembe lo faranaho nahone ja demokirasi line ja kona u dzhia vhuimo halo ho teaho sa shango lo diimisaho nga loṭhe vhukati ha dzitshaka nnzhi.

Kha ri farisane rothe ri bvele phanda na u fhaṭa Afrika Tshipembe le ra li lavhelela naho hu na khaedu nnzhi dze ra livhana nadzo.

Mudzimu tsireledza vhatu vhashu.

Nkosi Sikelel' iAfrika.

Morena boloka setjhaba sa heso.

Mudzimu fhaṭutshedza Afrika Tshipembe.

God seën Suid-Afrika.

Xikwembu katekisa Afrika-Dzonga.

Ndi a livhuwa.